

Rusmir Djedović

## KISELJAK U MALEŠIĆIMA (IBRIĆI)

**N**arod okoline Gračanice od davnina poznaje brojne prirodne izvore koji imaju povećani stepen raznih minerala i gasova u vodi. Takve mineralne izvore ljudi su najčešće nazivali kiseljcima. Poznati su npr. kiseljaci kod Sarajeva i Tuzle, zatim u Srebreniku ili onaj u Sočkovcu, kojeg narod odavno naziva Željezni kiseljak.<sup>1</sup>

Prirodni izvor vode koja je obogaćena mineralima i gasovima u Malešićima, maha- la Ibrići, ljudi, takođe, od davnina zovu Kiseljak. Mahala Ibrići dobila je naziv po familiji koja je nestala ili promijenila prezime krajem turske vladavine. Odmah iza dolaska Austro-Ugarske monarhije, 1878. godine, maha- la Ibrići imala je 9 kuća i to: Suljića 4 kuće (ima ih i u drugim mahalama), Ibrahimovića 2 kuće, Šehića 2 kuće i Husića jedna kuća (ima ih i drugdje).<sup>2</sup> Od vremena Austro-Ugarske, pored pomenutih familija, u Ibrićima postoje i Ibrakići.<sup>3</sup>

Izvorište mineralne vode u mahali Ibrići, udaljeno je oko 1700 m od centra Malešića, kada se ide putem kroz mahalu Kovače i dalje na lokalni put Babići - Vis. Nalazi se među samim kućama, neposredno sa zapadne strane od navedenog puta i na nadmorskoj visini nešto preko 400 m. U stvari, radi se o nekoliko vrlo slabih izvora, od kojih je samo jedan nešto jači. Prije tridesetak-četrdeset godina kapacitet kiseljaka u Ibrićima bio je svega 0,1 l/s. Odavno su zatrpani i ne koriste se, mada se i danas prepoznae njihova lokacija.

Izvori se nalaze na kontaktu dvije različite geološke jedinice. Sjeverozapadno je teren građen od ofiolitskog melanža, jurske starosti, koji je u stvari jezgro južnog dijela planine Trebave. Ovaj melanž različitih stijena, od ko-

jih su najčešće: pješčari, konglobreče, rožnaci, laporci i druge stijene, je prilično izdignut i preko njega, u nižim dijelovima ka jugu, leži druga geološka jedinica, sastavljena od krednih sedimenata, pretežno krečnjaka (crvenih), laporaca i pješčara. Radi se o poznatim crvenim pločastim krečnjacima Kamenika u Malešićima. Upravo, kontakt tih geoloških cjelina, čiji su slojevi dobro nagnuti prema jugu, obilježava širi prostor navedenog mineralnog izvora u Ibrićima.<sup>4</sup>

Prema analizi vode iz Kiseljaka, rađenoj prije tridesetak godina, ovaj izvor ima sljedeće karakteristike vode. Temperatura izvora je 13<sup>0</sup>C, ph vrijednost 6,5, ukupna tvrdoća 46,09 a karbonatna tvrdoća 44,38. Što se tiče hemijskog sastava, od katjona preovlađuje Ca<sup>2+</sup> sa 275,75 mg/l (78,23%), a manje su prisutni Mg<sup>2+</sup> 32,91 mg/l (15,35%) i NaK 28,35 mg/l (6,42%), od anjona preovladava HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> sa 966,24 mg/l (90,26%) i znatno manje SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> sa 27,76 mg/l (3,30%) i Cl<sup>-</sup> sa 40,0 mg/l (6,44%). Ukupna mineralizacija iznosi 1411 mg/l, a suhi ostatak 927 mg/l.

Na osnovu ovih ispitivanja, formula jonskog sastava Kiseljaka u Ibrićima je: HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 90 Cl<sup>-</sup> 7 SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> 3, Ca 78 Mg 15 Na+K 7.<sup>5</sup> Prema tome, može se reći da je ova voda HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>-Ca tipa mineralnih voda sa mineralizacijom od 1,4 g/l.<sup>6</sup> Takođe se može reći da ova voda spada u kalcijsko-magnezijske mineralne vode.

Inače, u široj okolini Malešića postoji nekoliko prirodnih izvora sa mineralnom vodom. U rejonu Soko - Četovija odavno su u naučnoj literaturi registrovana dva izvora (Čelebuša i Badnjevac) natrijsko-hloridnog tipa, koji upućuju na slana ležišta. Postoje takođe, dva izvora u Lendićima (jedan u Martićima, a drugi na lokalitetu prema Malešićima), kao i jedan u Babićima (kalcijsko-magnezijski).<sup>7</sup>

Rijetku pojavu prirodnog izvora, obogaćenog mineralima i gasovima, kao što je Kiseljak u Mahali Ibrići u Malešićima, narod pomenutog naselja, pa i šire okoline Gračanice, je iskoristio kao mjesto tradicionalnog oku-



Malešići, centar

pljanja, što nije bio usamljen slučaj na ovim prostorima.<sup>8</sup> Šta je bio dublji povod tim okupljanjima, teško je utvrditi. Narod je masovno dolazio svake godine, krajem ljeta, okupljao se pored samog izvora i po avlijama i baščama i između kuća mahale Ibrići. Na tom mjestu tradicionalno su se sastajale pojedine šire familije i u manjim ili većim grupama "proslavljalje" Kiseljak. Bilo je to sastajalište mlađih, tu se igralo kolo, pjevalo i veselilo. Vrijeme okupljanja u avgustu, "o gospojini", vjерovatno nije slučajno odabrano jer se svi narodni skupovi vežu za neki od praznika iz tradicionalnog narodnog kalendara. Poznato je da se tu narod okupljao još u osmansko doba, za vrijeme austrougarske vladavine, pa i između dva svjetska rata. Prema sjećanjima starijih ljudi u Malešićima, okupljanje naroda na tom mjestu prestalo je oko 1935. godine. Poslije jedne masovne tuče, u kojoj je navodno bilo i mrtvih, vlast je trajno zabranila okupljanje naroda na tom mjestu.<sup>9</sup>

Kako vidimo, tradicionalno narodno okupljanje u Malešićima povodom kiseljaka, već je skoro zaboravljeno. Budući da je imalo dugu tradiciju i da je bilo prava rijetkost u okolini Gračanice, vrijedilo bi pokušati ponovo ga obnoviti. To bi trebalo da bude obaveza,

prije svega, stanovnika Malešića, pa i nekih susjednih sela gračaničke općine.

## Napomene

- 1 Mjesto na kojem izvire mineralna, pa i termalna voda narod naziva još i: slatina, banja, ilidža, slana voda.
- 2 Prema istraživanjima Rusmira Djedovića, na osnovu dokumenata iz turskog i austrougarskog perioda
- 3 Salih Kulenović, Različita etnološka građa sa područja Gračanice - Malešići, Gračanički glasnik 2, Gračanica 1996., str. 75.
- 4 M. Laušević, Č. Jovanović, M. Mojičević, Osnovna geološka karta (OGK), List Dobojski 1:10000.
- 5 Analizu vode je uradio Zavod za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1968. godine.
- 6 Program istražnih hidrogeoloških radova za vodosnabdijevanje Gračanice, Geoinžinjering, Sarajevo, 1980., projekt izradio Neven Miošić. Ovdje se kaže da je pomenuti izvor iz miocenskih klastita i vapnenaca i da je atmosferskog porijekla u zoni brze vodoizmjene.
- 7 Fuad Alić, Termomineralne i mineralne vode na području općine Gračanica i mogućnosti njihovog korištenja, Gračanički glasnik 3, Gračanica 1997., str. 74-76.
- 8 Sličnu pojavu imamo u obližnjem Srebreniku na prostoru oko izvora Kiseljaci, gdje se narod od davnina tradicionalno okuplja na godišnje proslave, nadaleko poznate "Kiseljake".
- 9 I sada se kao razlog prekida navode neki nemili dogadaji.